



RAČUNOVODSTVO  
OSNOVNE STUDIJE

RAČUNOVODSTVO  
STUDIJE MENADŽMENTA

UPRAVLJAČKO  
RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO  
TROŠKOVA

IZBORNI  
PREDMETI

Predavači Linkovi Home

# RAČUNOVODSTVO

## **INSTRUMENTI ORGANIZACIJE RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE PREDUZEĆA**

*Prof. dr Ana Lalević-Filipović*

## INSTRUMENTI ORGANIZACIJE RAČUNOVODSTVENE FUNKCIJE PREDUZEĆA

### Pojam i cilj....

#### PITANJE?

- Uz pomoć čega se rješavaju složeni upravljačko-računovodstveni zahtjevi...



### Podjela...

- Osnovni principi organizacije računovodstva;
- Knjigovodstvene isprave-dokumentacija;
- Konta, kontni okviri-planovi;
- Poslovne knjige;
- Računovodstveni iskazi

## OSNOVNI PRINCIPI ORGANIZACIJE RAČUNOVODSTVA

-pravila, tj zahtjevi o kojima se mora voditi računa, prilikom organizacionog ustrojstva računovodstvene funkcije

**CILJ**-dobijanje

**vjerodostojno  
prezentovanih,  
relevantnih,  
blagovremenih,  
uporedivih**

instrumenata za finansijsko izvještavanje

- Principi sveobuhvatnosti (potpunosti);
  - *(obuhvatiti sve djelove računovodstvene funkcije...)*
- Princip ekonomičnosti;
  - *(produkovanja podataka uz što manja ulaganja)*
- Princip dokumentovanosti;
  - *(nijedno knjiženje bez dokumenta)*
- Princip zakonitosti;
  - *(uvažavanje regulative..)*
- Princip objektivnosti;
  - *(sastavljanje potpunih, objektivnih finan.iskaza..)*
- Princip aktuelnosti i ažurnosti;
  - *(blagovremeno knjiženje poslovnih promjena..)*

## KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTACIJA

# KNJIGOVODSTENA DOKUMENTACIJA

## POJAM

- *Pisano obavještenje* upućeno knjigovodstvu o nastalim poslovnim promjenama na sredstvima, potraživanjima, kapitalu, obavezama, rashodima, приходima, finansijskom rezultatu..

## KARAKTERISTIKE



### • BITNO!

## VERIFIKACIONA ULOGA!

### • FORMA

(OBLIK U KOM SE JAVLJAJU)

### • ATRIBUTI

(OBILJEŽJA, SVOJSTVA KOJA GA KARAKTERIŠU..)

- Naziv i adresa izdavaoca dokumenta;
- Naziv i broj dokumenta;
- Datum i mjesto izdavanja;
- Imena lica koja su ovlaštena i koja učestvuju u poslovnom događaju...

## PRIMJERI...

### Atributi!

Vrsta artikla	O P I S	Količina	Jed. mjera	CIJENA EURO	IZNOS EURO



DA NAVEDENA KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTA  
IMAJU ISTU FORMU...

PITANJE?

## PODJELA KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

### PORIJEKLO

#### EKSTERNA

*-izdaju se izvan  
preduzeća od  
strane učesnika u  
poslovnim  
dogadajima  
(ulazna faktura  
dobavljača, knjižna  
pisma, izvod o  
obavljenim uplatama  
(isplata))*

#### INTERNA

*-izdaje, formira i  
knjiži u samom  
preduzeću;  
(izlazna faktura,  
trebovanje, radni nalozi,  
prijemnica..)*

### SADRŽAJ

#### ORIGINALNA (IZVORNA)

*-na mjestu i u vrijeme  
nastanka poslovnog  
dogadaja u okviru ili  
izvan preduzeća..  
(faktura, trebovanje,  
otpremnica, prijemnica)*

#### IZVEDENA (ZBIRNA)

*-na osnovu više izvornih  
(izvedenih)  
knjigovodstvenih  
dokumenata;  
(izlazna faktura, trebovanje,  
radni nalozi, prijemnica..)*

### PRIPADNOST ODREĐENIM FUNKCIJAMA

*-finansijske funkcije  
(blagajnička, bančna  
dokumentacija...);  
-nabavne funkcije  
(prijemnica, zapisnici..);  
-skladišne funkcije  
(prijemnice, otpremnice..);*

*-proizvodnje funkcije;  
(radne liste, trebovanje  
materijala..);  
-prodajne funkcije  
(otpremnice, knjižna  
pisma...);*

The image shows two sample accounting forms. On the left is an invoice form titled 'Faktura br.' with various fields for recipient and sender information, and a table for items. On the right is a material inventory form titled 'PREBROJANJE MATERIJALA' with a grid for recording quantities and values of different materials.

## PRAVILO!

Čuvanje knjigodstvenih dokumenta- U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, članom 22 je predviđeno sljedeće:

- knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su vršena knjiženja čuvaju se najmanje pet godina, a prodajni i kontrolni blokovi, pomoćni obrasci i slična dokumentacija, kao i isprave koje se odnose na poslove platnog prometa u instituciji koja obavlja platni promet najmanje tri godine..

**NAKON PRITICANJA DOKUMENATA U KNJIGOVODSTVO, A PRIJE KNJIGOVODSTVENE OBRADJE, POTREBNO JE PODVRGNUTI KONTROLI S ASPEKTA :**

### FORMALNE ispravnosti

-utvrđuju se da li dokument posjeduje sve bitne elemente-attribute;

-utvrđuje se kompletnost dokumenata koja je zahtijevana knjigovodstvenom procedurom.

### SUŠTINSKE ispravnosti

-utvrđuju se da li je poslovna promjena sadržana u knjigovodstvenom dokumentu zaista i nastala po obimu, strukturi, kvalitetu, vremenu i drugim obilježjima.

### RAČUNSKJE ispravnosti

-utvrđuju se tačnost izvršenih računskih operacija koje su zahtijevane, izvršene i čiji su rezultati iskazani u dokumentu.

### • **BITNO!**

*Na kraju, likvidator svojim potpisom i pečatom ovjerava na vidnom mjestu ispravnost knjig.dokumentacije!*

V: 8031-00139-1 PIB: 02065070

**RAČUN - Otpremnička broj 2001878 od 29/08/08**  
Datum valute: 22/09/08

Šifra	Način artikla	Dim.	ZM	Količina	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om	%	Rabat	%	PDV	Iznos
2088	Šećer 500 unca	1.000	Kgr	100.000	0.802	0.43000	0	0.000	7	3.813	43.00
1498	Kafa Moment 100	0.100	Kgr	5.000	3.761	4.40017	0	0.000	17	3.197	22.00
<b>S V E G A :</b>				<b>58.99</b>	<b>0.000</b>	<b>6.016</b>				<b>65.00</b>	

REKLAamacije PRIMAMO ISKLJUčIVO KOD PRIJEMA ROBE

Ugovor br. \_\_\_\_\_

PREUZET: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

IZVRSENA KONTROLA  
Robna kontrola

Žavedeno u knjigu  
ULAZNIH FAKTURA  
br. 6500

MANJEVAJMI DA SE IZVRSI  
ISPLATA OVE RAZNE IZ  
SREĆSTAVA SA RAČUNOM  
6500

Priloga

PRIMJER...

Potvrda da je  
izvršena  
kontrola

KONTO (RAČUN)

## KONTO (RAČUN)

### /NAČIN PRIKAZIVANJA EKONOMSKIH PROMJENA/

- dvostrani pregled u kome se obuhvataju sve i samo ekonomske promjene koje se odnose na jednu bilansnu poziciju, i to tako da se povećanja prikazuju odvojeno od smanjenja.

- **BITNO!**

SVAKA BILANSNA POZICIJA, KNJIGOVODSTVENA KATEGORIJA SE PREDSTAVLJA JEDNIM RAČUNOM-KONTOM

**PODJELA računa:**

➤ **prema obliku:**

- a) jednostrani (po pagini);
- b) stepenastom;
- c) dvostranom (po foliji);
- d) školski račun (T račun)

➤ **prema sadržaju:**

- a) s obzirom na karakter i funkciju salda: stanja i uspjeha, mješovita
- b) prema samostalnosti: samostalna i korektivna
- c) prema složenosti: sintetička i analitička

## FORMA (IZGLED) KONTA I NJEGOVE KARAKTERISTIKE

## KONTO - "MALA KUTIJA"

DUGUJE (D) (+)      NAZIV RAČUNA      POTRAŽUJE (P)(-)



### bitno!


*Ukoliko je:*

- $\text{dugovni promet} > \text{potražnog promet} = \text{dugovni saldo}$
- $\text{dugovni prometa} < \text{potražni promet} = \text{potražni saldo}$

### napomena!

Izrazi "duguje" i "potražuje" označavaju isključivo strane računa bez ikakvih dubljih značenja.

Razlika između ukupnog dugovnog i potražnog prometa, te pokazuje stanje određene kategorije sredstava, odnosno izvora sredstava, prihoda i rashoda poslije proknjiženih promjena!



**Primjer: Početno stanje** na r/n Tekući (poslovni) račun je **10.000 €**.

1) Po izvodu banke br.1 uplaćeno je na tekući račun **5.000 €**.

2) Prema fakturi br.1 isplaćena je obaveza prema dobavljaču u vrijednosti od **2.000€**.

D		Tekući (poslovni) račun	P	
	PS) 10.000		3) 2.000	
	1) 5.000		<b>KS) 13.000</b>	Potražni promet je 2.000€
Dugovni promet je 15.000 €	15 000		15 000	

stanje na računu tekući (poslovni) račun nakon proknjiženih promjena je 13.000 eura! (SALDO)

### U ovom slučaju:

- dugovni promet (15.000eura) > potražnog prometa (2.000 eura) = **dugovni saldo**

## ZAPAMTITE!!!!

### PRAVILO!

- svaka promjena (transakcija, okolnost ili događaj) ima uticaja na **barem** dva računa!
- ukupna dugovanja moraju biti **jednaka** ukupnim potraživanjima! (sistem dvostranog knjiženja)

## KARAKTERISTIKE KONTA

### HOMOGENOST

- **samo** onih poslovnih (ekonomskih) operacija (promjena) ili samo onih jedinica vrijednosti koje se na njega odnose
- **Primjer** - Ako je na računu blagajna proknjižena promjena koja je trebala da bude proknjižena na računu tekući (poslovni) račun, tada **račun blagajna nije homogen**

### INTEGRALNOST

- **sve** ekonomske promjene-jedinice vrijednosti koje se na njega odnose.
- **Primjer: Račun tekući (poslovni) račun iz prethodnog primjera nije integralan**, na njemu se ne nalazi jedna promjena koja je greškom proknjižena na računu blagajna

### PRIMJER:

PS na rn Tekući (poslovni) račun je 100 e; PS na rn Blagajna je 700 e  
Poslovna promjena broj 1 (nastala 15.sep.2014.godine): **Prema izvodu banke uplaćeno je na tekući račun 500 eura.**

#### NAPOMENA!

**Računovođa je greškom navedenu poslovnu transakciju umjesto na računu tekući račun evidentirao (proknjižio) na računu blagajna!**

#### Tekući (poslovni) račun

So 100



**NAPOMENA!**  
Račun tekući račun  
nije integralan  
"SVE"

#### Blagajna

So 700


**1) 500**




**NAPOMENA!**  
Račun blagajna nije  
homogen  
"SAMO"

## PODJELA KONTA (RAČUNA)


### PODJELA računa PREMA **KARAKTERU SALDA**




## RAČUNI STANJA - NASTAJU RAŠČLANJAVANJEM POZICIJA KOJE PRIPADAJU AKTIVI I PASIVI



### A. Pravila knjiženja na računima **AKTIVE**



### B. Pravila knjiženja na računima **PASIVE**



o A. Pravila knjiženja na računima **RASHODA** **ZAPAMTITE!!!!**


**PRAVILO!**

**Nemaju početno stanje!**

Privremeni računi i važe za jedan određeni obračunski period!



B. Pravila knjiženja na računima **PRIHODA**



a) računi **PREMA SAMOSTALNOSTI:**

a) **Samostalna, potpuna** (saldo samo za sebe nešto znači, neposredno pokazuje stanje)

D	Tekući račun	P	D	Blagajna	P	D	Dobavljač	P
Ps 100	50		So					S <sup>0</sup>
	<b>KS 50</b>							

Stanje na vrn TR je 50 eura

b) nepotpune:

-**osnovne račune** (evidentira se promet po tzv. inicijalnoj vrijednosti)

-**korektivne račune** (ispravljaju vrijednost osnovnog računa..dopunjavaju ili koriguju stanje nekog imovinskog dijela)


D	Ispravka vr.os.sr.	P	D	Isprav.vri.spor.potr.	P
	Otpisana (amortizovana) vrijednost			otpisana vrijednost potraživanja u sporu	

**PRIMJER:**

Stanje na računu oprema je 10.000 €. U toku 2014.godine oprema je amortizovana za vrijednost od 1.000€.

**NAPOMENA!**

Zbog osobine opreme (da postepeno gubi vrijednost), navedeni korektivni račun ispravlja vrijednost stanja na rn oprema i "govori" da njena zapravo vrijednost (sadašnja) NIJE 10.000 €, nego 9.000€ (10.000-1.000)


računi **PREMA SLOŽENOSTI:**

a) **SINTETIČKE** – zbirna evidencija o stanju i kretanju sredstava, izvora, prihoda, rashoda...


**Dobavljači u zemlji****ZAŠTO!!!!**

DA BI U KONKRETNOM SLUČAJU ZNALI PREMA KOM DOBAVLJAČU (da li prema dob.A ili dob.B..) imamo i ako DA koliku obavezu!

b) **ANALITIČKA** (raščlanjeni djelovi sintetičkih računi; dio nekog sintetičkog računa bez obzira na stepen složenosti tog analit.računa)



## PRIMJER...



## KONTNI OKVIR I KONTNI PLANOVI

Sa aspekta organizacije računovodstva, veoma je bitno pitanje izbora odgovarajućih konta za praćenje poslovnih promjena, odnosno **sistematizacija i pozicioniranje**

### POJAM

- Osnovni instrument u uspostavljanju i funkcionisanju jednoobraznog knjigovodstva, jer se njime direktno određuje **sadržina i struktura knjigovodstva**, odnos između finansijskog, pogonskog i analitičkih knjigovodstava, metode bilansiranja uspjeha i sam način kontiranja.

### ZAKLJUČAK

Kontni okvir i na osnovu njega sastavljen analitički kontni plan, predstavljaju sistematizovani spisak (pregled) konta koje u knjigovodstvu preduzeća treba otvoriti da bi se realizovali ciljevi kontnog okvira i računovodstva uopšte.

### KARAKTERISTIKE

- Determinisanje ukupne informacione snage računovodstva preduzeća;
- Upravljenje na većim hijerarhijskim nivoima...
- Novi Kontni okvir se sastavlja po **BILANSNOM PRINCIPU**:
  - FINANJSKO RAČUNOVODSTVI;
  - OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

## *KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I DRUGA PRAVNA LICA (KLASE)*

AKTIVA	Iskaz o finansijsoj poziciji /Bilans stanja/	Pasiva
<i>Klasa 0 - Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina</i> <i>Klasa 1 - Zalihe</i> <i>Klasa 2 - Kratkoročna potraživanja plasmani i gotovina</i>		<i>Klasa 3 – Kapital</i> <i>Klasa 4 - Dugoročna rezervisanja i obaveze</i>

Rashodi	<i>Bilans</i>	<i>uspjeha</i>	Prihodi
<i>Klasa 5 Rashodi</i> Grupa 50-55 - Poslovni rashodi Grupa 56 - Finansijski rashodi Grupa 57 - Ostali rashodi Grupa 58 - Rashodi po osnovu uskladjivanja vrijednosti imovine Grupa 59 – Gubitak poslovanja koje je obustavljeno, rashod iz prethodnih izvještajnih perioda i prenos rashoda		<i>Klasa 6 Prihodi</i> Grupa 60-65 - Poslovni prihodi Grupa 66 - Finansijski prihodi Grupa 67 - Ostali prihodi Grupa 68 - Prihodi od uskladjivanja vrijednosti imovine Grupa 68 – Dobitak poslovanja koje je obustavljeno, rashodi iz prethodnih izvještajnih perioda i prenos Prihoda	

Klasa 7-Otvaranje i zaključak računa stanja i uspjeha  
 Klasa 8-Vanbilansna evidencija

**Klasa 9** -obračun troškova i učinaka

## ZAPAMTITE!


**KONTNI OKVIR JE ZAKONOM PROPISAN  
SKUP SVIH RAČUNA KOJI SE PRIMENJUJU U  
PREDUZEĆIMA JEDNE ZEMLJE**

**KONTNI PLAN JE SKUP SVIH RAČUNA KOJI  
SE U OKVIRU KONTNOG OKVIRA VODE U  
KNJIGOVODSTVU JEDNOG PREDUZEĆA**


## BITNO!!!!

### RAZLOG:

1. *Olakšano evidentiranje poslovnih promjena;*
2. *Lakše otkrivanje i otklanjanje grešaka...*



## KONTNI PLAN=VELIKA KUTIJA



RADI LAKŠEG POREĐENJA DAJEMO **PRIMJER:**

**BIBLIOTEKA=KONTNI PLAN**

**Vrsta knjige (udžbenik)= KLASA kontnog plana**

**Vrsta udžbenika (ekonomski)= GRUPA KONTA kontnog plana**

**Ime autora (Ana Lalević Filipović)=SINTETIČKI KONTO**

**Tačno određena knjiga (Računovodstvo)=Analitički konto na kome knjižimo poslovne promjene**

**POSLOVNE KNJIGE**

# POSLOVNE KNJIGE



## POJAM I CILJ

- *Ukupnost jednoobrazne i drugih evidencija o nastalim poslovnim promjenama na imovini....*
- *Osnovni nosilac podataka i informacijama o poslovnim aktivnostima privrednog entiteta....*
- Evidentiranja poslovnih transakcija, kontrola izvršenih knjiženja...čuvanje i korišćenje podataka...uvid u hronologiju knjiženja....

## PODJELA

- Obaveznost: **obavezne i neobavezne**
- Važnosti: **osnovne i pomoćne**
- Forma: **povezani listovi, slobodni listovi...**

6 Rubra o iznosu na mjesec	130 Periodične od
01 2	6.100 1a 1
1a 2.000	8.100 2
	6.100 1
6 Stavka u cijeni	75 Prihod od prodaje robe
1a 2.000	5.000 1
6 Ukupni iznos PDV	78 Prihod od usluga
1a 2.000	8.000 2
71 Trošak robe...	7 Obrat na PDV
1a 10.000	1.100 1
	1.100 2

### dnevnik/glavna knjiga

analitička evidencija...

## PRAVILO!

U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore (član 22) pravno lice je dužno da poslovne knjige usaglasi sa izvršenim popisom imovine i obaveza i zaključi na dan 31.decembar poslovne godine i da ih čuva u sljedećim rokovima:

1) godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih, trajno;

2) finansijski izvještaj (godišnji račun), glavnu knjigu i prateći dnevnik čuva najmanje deset godina, a pomoćne knjige i finansijske izvještaje za kraće izvještajne periode, najmanje pet godina;

# DNEVNIK



## Pojam

- knjigovodstveni instrument koji služi za hronološku evidenciju ekonomskih promena (prema redosledu njihovog nastanka).

## značaj

- Knjiga izvorne evidencije;
- Kontrola....

R.br.	Broj računa	Opis promene	Duguje	Potražuje
1.	duguje 6208      potražuje 433	Oprema Dobavljači nabavka opreme (faktura br. 10)	50.000	50.000

## FORMA DNEVNIKA

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	Broj konta		OPIS	Poziv na broj	Iznos	
		duguje	potražuje			duguje	potražuje

Broj računa iz kontnog plana koji se upisuje na stranu duguje ili potražuje

- strana duguje/potražuje zavisi od pravila za knjiženje

## UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Poziv na broj	Iznos	
				duguje	potražuje
1)					

Evidentira se redni broj  
poslovne transakcije .npr  
1,2...

## UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Poziv na broj	Iznos	
				duguje	potražuje
	2010. sep.20				

Datum nastanka poslovne  
transakcije npr. 2010. sep.20

## UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Poziv na broj	Iznos	
				duguje	potražuje

Knjigovodstveni stav:  
 ✓ Naziv računa kojiuguje;  
 ✓ Naziv računa koji potražuje;  
 ✓ Kratak opis poslovne transakcije



## UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Poziv na broj	Iznos	
				duguje	potražuje

Povezuje dnevnik i glavnu knjigu



## UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Poziv na broj	Iznos	
				duguje	potražuje

Upisuje se IZNOS na račun

Iznos se evidentira na strani duguje ili potražuje što zavisi od smjera dejstva poslovne promjene na taj račun, kao i od **pravila za knjiženje**



## FORMA DNEVNIKA SA KOJOM ĆETE SE VI SRETATI...

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Iznos	
			duguje	potražuje



## GLAVNA KNJIGA

### POJAM

- *predstavlja sistematsku evidenciju ekonomskih promena po računima koji su tangirani;*
- *predstavlja skup računa stanja i računa uspeha (sintetički)*

### FORMIRANJE, OTVARANJE....

- Raščlanjavanjem pozicija BS...Na osnovu početnog BS .... Godišnjeg BS.
- Na osnovu glavne knjige se formira zaključni list...a nakon toga se vrši sastavljanje Izvještaja o FP i Izvještaja o UR

## GLAVNA KNJIGA

D	Stalna sredstva	P
<hr/>		

D	Gotovi proizvodi	P
<hr/>		

D	Sopstveni kapital	P
<hr/>		

D	Dobavljači	P
<hr/>		

D	Prihodi od prodaje	P
<hr/>		

D	Troškovi prodatih proizvoda	P
<hr/>		

## DNEVNIK/GLAVNA KNJIGA

### RAZLIKE

način evidentiranja

hronološka evidencija  
**(dnevnik);**  
sistematska evidencija  
**(glavna knjiga)**

### SLIČNOST

sadržina je ista!

informacije koje pružaju!

ekonomskim promjenama koje su nastale u određenom vremenskom periodu!**(dnevnik)**

*Primjer: 28. septembra 2015. godine kupili smo auto po fakturi dobavljača u vrijednosti od 10.000€*

D	Dobavljač	P
1) 500	10.000 (ps)	

ekonomskim promjenama koje su nastale u vezi sa nekom računovodstvenom pozicijom!**(glavna knjiga)**

trenutnom stanju računovodstvene pozicije!**(glavna knjiga)**

Obaveza prema dobavljaču: 10.000-500=9.500€

## TOK RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA



I faza-nastanak transakcije



II faza- sastavljanje i kontrola knjigovodstvene dokumentacije



III faza-analiza transakcije

IV faza-unos pozicija u dnevnik

- Koji račun/i duguje?
- Koji račun/i potražuje?

R.br	Broj računa	Opis promene	Duguje	Potražuje
1.	433	Oprema Dobavljači nabavka opreme (faktura br. 10)	50.000	50.000

V faza-unos pozicija u glavnu knjigu

100 Dugovići	4 Trošak isporučene robe	2 Obaveza za pripremu isporave
sp 4 2.500	sp 2.500	sp 2.500
433 s	433 s	433 s
433 s	433 s	433 s
102 Uplaćena	4 Trošak pripremljenih dokumenata	2 Obaveza prema dobavljaču
sp 4 600	sp 600	sp 600
1 Prihod	71 Trošak nastave	2 Obaveza za PDV
sp 75	sp 75	sp 75
1 Prihod od prodaje	75 Prihod od prodaje	
sp 400	sp 400	

## PRIMJER ZA VJEŽBU

- 15. septembra 2014. godine preduzeće "X" je nabavilo kancelarijski materijal po fakturi br.10. Faktura glasi na vrijednost od 500€. Kancelarijski materijal još uvijek nije plaćen.

## I FAZA - NASTANAK TRANSAKCIJE



I faza-nastanak transakcije

→ Kupljen (nabavljen) kancelarijski materijal



DA LI SU ISPUNJENI SVI USLOVI  
ZA EVIDENTIRANJE  
TRANSAKCIJE?

## II FAZA -SASTAVLJANJE/DOBIJANJE I KONTROLA DOKUMENTACIJE

***Napomena!***  
Kontrola suštinske, formalne  
i računске ispravnosti



**II faza- sastavljanje i kontrola  
knjigovodstvene dokumentacije**

Po fakturi br.10

## III FAZA -ANALIZA TRANSAKCIJE

**III faza-analiza  
transakcije**



***Napomena!***

- Kupovina materijala povećava stanje imovine na kontu materijala; to povećanje knjiži se na dugovnoj stranu konta materijala.
- Kupovina materijala ujedno povećava i dug prema dobavljačima (**pošto nije plaćen**); to povećanje knjiži se na potražnoj strani konta dobavljača

- Koji račun/i duguje?
- Koji račun/i potražuje?

## IV FAZA -UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "AC" na dan \_\_\_\_\_

<i>Redni broj</i>	<i>Datum</i>	<i>OPIS</i>	<i>Iznos</i>	
			<i>duguje</i>	<i>potražuje</i>
1)				

Redni broj poslovne transakcije

## IV FAZA-UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

<i>Redni broj</i>	<i>Datum</i>	<i>OPIS</i>	<i>Iznos</i>	
			<i>duguje</i>	<i>potražuje</i>
1)	2014. sep.15			

Datum nastanka poslovne transakcije

## IV FAZA-UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Iznos	
			duguje	potražuje
1)	2010. sep.20	Kancelarijski materijal Dobavljač <i>-po fakturi br.10-</i>		

Knjigovodstveni stav:

- ✓ Naziv računa koji duguje;
- ✓ Naziv računa koji potražuje;
- ✓ Kratak opis poslovne transakcije



## IV FAZA -UNOS POZICIJA U DNEVNIK

Dnevnik preduzeća "X" na dan \_\_\_\_\_

Redni broj	Datum	OPIS	Iznos	
			duguje	potražuje
1)	2010. sep.20	Kancelarijski materijal Dobavljač <i>-po fakturi br.10-</i>	500	500

Upisuje se IZNOS na račun

Iznos se evidentira na strani duguje ili potražuje što zavisi od smera dejstva poslovne promene na taj račun, kao i od pravila za knjiženje



## V FAZA - UNOS POZICIJE U GLAVNU KNJIGU

**NAPOMENA!**  
**UKUPAN DUGOVNI**  
**PROMET JEDNAK JE**  
**POTRAŽNOM**  
**(500=500)**



## PRIKAZ NA DRUGAČIJI NAČIN: PRIMJER 2.

- *Transakcija 1: Kompanija „MAK“ je 16.septembra kupila zemljište za novac u iznosu od 141.000€.*

**Rn AKTIVE**  
 POGLEDATI PRAVILA KNJIŽENJA!

ANALIZA	PRAVILO	STAVKA
Imovina zemljišta je povećana	Povećanje <b>imovine</b> se evidentira dugovanjem	Duguje: Zemljište 141.000€
Imovina novca je smanjena	Smanjenje se imovine (novac-obrtna imovina) evidentira potraživanjem	Potražuje: Novac (tekući račun) 141.000€

**Rn AKTIVE!**  
 POGLEDATI PRAVILA KNJIŽENJA!

## PROBNI BILANS/LIST

Ukupan promet na dugovnoj i potražnoj strani

R. br	Naziv konta	Bruto bilans		Saldo bilans	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

Razlika između dugovne i potražne strane pojedinih računa glavne knjige

- **kontrola aritmetičke tačnosti knjiženja izvršenih u dnevniku i na računima glavne knjige;**

## PROBNI BILANS/LIST-PRIMJER

Ukupan promet na dugovnoj i potražnoj strani

R. br.	Naziv konta	Bruto bilans		Saldo bilans	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	KUPAC	200	100		
2.	DOBAVLJAC	100	300		

D	Kupac	P	D	Dobavljač	P
Ps: 100 1) 100	100 (2)		1) 100	200 (ps 100 (1)	

## PROBNI BILANS/LIST-PRIMJER

R.br.	Naziv konta	Bruto bilans		Saldo bilans	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	KUPAC	200	100	100	-
2.	DOBAVLJAC	100	300	-	200
	.....			.....	.....

Razlika između dugovne i potražne strane pojedinih računa glavne knjige

## POMOĆNE KNJIGE

- ❑ ne predstavljaju obavezne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva!
- ❑ CILJ-smanjenje preglomaznosti i nepreglednosti glavne knjige...
- ❑ Djelovi jedne cjeline se posebno prate...
  - ❑ **Primjer:**
- ❑ Preduzeće "X" posluje sa velikim brojem kupaca (Kupac A, Kupac B, Kupac C). Ukoliko bi njegov knjigovoda vodio evidenciju potraživanja od SVIH kupaca (A, B i C) samo na jednom sintetičkom računu, to preduzeće "X" ne bi imalo informaciju od kog kupca je naplaćeno potraživanje.
- ❑ Upravo iz tog razloga vlasnik preduzeća "X" traži od svog knjigovode da sintetički račun Kupac u zemlji "razbije" na tri analitička računa "Kupac A", "Kupac B" i "Kupac C".
- ❑ **Napomena:**
  - ❑ Većina preduzeća vodi pomoćne knjige kupaca, dobavljača, materijala, robe, gotovih proizvoda...

<b>KUPAC u zemlji</b>			
D	P		
3) 2.300	3a) 1.500		
D	P	D	P
PS) 1.000	1.000 (1)	PS) 800	500 (2)
D Kupac C P			
PS) 500			

Prost račun je onaj koji se ne može dalje raščlanjavati!  
 Kod nekih prostih računa (jedna vrsta materijala (materijal X..), robe..) moguće je vršiti ne samo vrijednosno evidentiranje nego i naturalno (količinsko)-materijalna / magacinska evidencija

### Prometni list kupca

Redni broj	Naziv računa	Promet		Saldo bilans	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	Kupac A	1.000	1.000	-	-
2.	Kupac B	800	500	300	-
3.	Kupac C	500	-	500	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.300</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	-

*Prometni list je spisak svih analitičkih računa koji pripadaju jednom sintetičkom računu sa pregledom prometa i salda.*

## PREDZAKLJUČNA KNJIŽENJA

- CILJ-usaglasiti stvarno sa knjigovodstvenim stanjem..
- Pogrešna knjiženja ...
- Sprovođenjem navedenih knjiženja stvara se osnova za izradu ZAKLJUČNOG LISTA...

# ZAKLJUČNI LIST

## POJAM..KADA?

- Proširena "varijanta" probnog lista...sadrži spisak svih računa (konta) koja su u toku određenog iskaznog perioda otvoreni u glavnoj knjizi, sa podacima o njihovom prometu (D i P) i saldu (D i P) koji se potom unosi u Iskaze ...
- Kada?
  - Nakon sprovedenih predzaključ.knjiženja
  - Otklonjenih grešaka
  - **MOGUĆE JE** (što se nerijetko i dešava) i mjesečno!

## ZAŠTO?

- **Kontrola!**
- **Olakša formalni zaključak poslovnih knjiga**
- **Olakša sastavljanje Iskaza o finansijskoj poziciji, Iskaza o ukupnom rezultatu...**

## ZAKLJUČNI LIST ...FORMA

R. r.	Naziv računa	Bruto bilans		Saldo bilans		Iskaz o finansijskoj poziciji		Iskaz o ukupnom rezultatu	
		dug.	potr.	dug.	potr.	aktiva	pasiva	ras-hodi	prihodi
1	Oprema	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-
2	Dug. plasmani	2.000	-	2.000	-	2.000	-	-	-
3	Tekući račun	42.600	700	41.900	-	41.900	-	-	-
4	Roba	1.000	400	600	-	600	-	-	-
5	Kupci	900	600	300	-	300	-	-	-
6	Blagajna	400	-	400	-	400	-	-	-
7	Aksijski kapit.	-	48.900	-	48.900	-	48.900	-	-
8	Dobavljači	500	1.700	-	1.200	-	1.200	-	-
9	Kratkor.kredit	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-
10	Poslovni prihod	-	800	-	800	-	-	-	800
	Troš.prod.robe	700	-	700	-	-	-	700	-
		<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>55.900</b>	<b>55.900</b>	<b>53.200</b>	<b>53.100</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
13	<b>Rač.dobitka i gubitka</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	
						53.200	53.200	800	800

Unose se salda rn aktivnih računa

Unose se salda rn pasivnih računa

### NAPOMENA!

Nakon unijetih salda, nijedan od navedenih finansijskih iskaza neće imati ravnoteže!

Unose se salda računa uspjeha

Razlika između aktive i pasive odgovara visini razlike između prihoda i rashoda

## ULOGA ZAKLJUČNOG LISTA

**Zaključni list - Bruto bilans**

17. 05. 2010.      Konto: -      Datum: 01.01.2010 - 31.03.2010      Str. 1 od 5

Konto	Opis konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
011	Plaćani, ličnosti i fizične osobe	289,00	---	---	---	289,00	---	289,00	---
012	Za plaćavanje iz obilježja ove države	3.709.375,00	---	---	---	3.709.375,00	---	3.709.375,00	---
013	Izjavna vrijednost stalnih nematerijalnih sredstava	---	3.709.662,00	---	---	---	3.709.662,00	---	3.709.662,00
01	STALNA NEKRETNOST I SREDSTVA	3.709.662,00	3.709.662,00	---	---	3.709.662,00	3.709.662,00	---	---
020	Zemljište	25.876.867,05	---	3.890,00	---	25.880.757,05	---	25.880.757,05	---
021	Održevinski objekti	175.166.910,64	---	---	---	175.166.910,64	---	175.166.910,64	---
022	Postrojenja i oprema (mašinski)	363.120.857,84	---	26.202,90	---	363.147.060,74	---	363.147.060,74	---
023	Alati, pomagala i kancelarijski namještaj	4.906.656,60	---	---	---	4.906.656,60	---	4.906.656,60	---
024	Transportna sredstva	6.617.594,15	---	---	---	6.617.594,15	---	6.617.594,15	---
025	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	11.887.267,99	---	6.585.920,56	26.202,90	20.473.188,55	26.202,90	20.446.985,65	---
026	Izjavna vrijednost nekretnine, postrojenja i oprema	---	497.999.616,82	---	2.088.186,00	---	500.087.802,82	---	500.087.802,82
027	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	589.576.224,27	497.999.616,82	6.616.113,46	2.114.388,90	596.192.337,73	500.114.005,72	96.078.332,01	---
030	Osnovni saldo	1.200,00	---	---	---	1.200,00	---	1.200,00	---
039	Izjavna vrijednost biološke imovine	---	1.200,00	---	---	---	1.200,00	---	1.200,00
03	BIOL. OS. IMAJIVA	1.200,00	1.200,00	---	---	1.200,00	1.200,00	---	---
056	Plaćanja u dužništvu vrijednosti papira	117.549,00	---	---	---	117.549,00	---	117.549,00	---
059	Izjavna vrijednost dugoročne finansijske imovine	---	90.569,27	---	---	---	90.569,27	---	90.569,27
05	DUGOROČNA FINANSIJSKA ULAGANJA I ZAJMOVI	117.549,00	90.569,27	---	---	117.549,00	90.569,27	26.979,73	---
091	Unasprijet glasnici trošivih za period duž od 12 mjeseci	490.023,94	---	---	9.945,52	490.023,94	9.945,52	4.810.078,42	---
09	DUGOROČNA RAZGRANIČENJA	490.023,94	---	---	9.945,52	490.023,94	9.945,52	4.810.078,42	---
0 *		593.894.659,21	501.801.048,89	6.616.113,46	2.124.334,42	600.510.772,67	503.925.382,61	96.585.390,06	---
100	Obracun troškova nabavke	---	---	6.662.379,50	6.941.470,39	6.662.379,50	6.941.470,39	---	279.090,89
101	Sirovine i materijal	21.173.828,46	---	6.732.611,39	7.446.427,47	27.907.439,85	7.446.427,47	20.461.012,38	---
102	Službeni inventar, osigurane i ambalaža	2.019.841,07	---	59.412,82	26.830,80	2.079.253,89	26.830,80	2.052.423,09	---
105	Avanisi za nabavu sirovina i materijala, rezervnih dijelova	1.594.552,38	---	3.737.119,29	43.771,86	5.331.671,67	43.771,86	5.287.899,81	---
109	Izjavna vrijednost ostalih sirovina i materijala	---	2.019.841,07	26.830,80	59.412,99	26.830,80	2.079.253,66	---	2.052.423,26
10	SIROVINE I MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI I	24.788.221,90	2.019.841,07	37.219.353,79	143.173,13	42.007.375,69	16.527.754,38	25.449.621,31	---
110	Robe u proizvodnji	207.447,45	---	1.576.116,49	1.624.539,99	1.783.563,94	1.624.539,99	159.023,95	---
11	TRGOVAČKA ROBA	207.447,45	---	1.576.116,49	1.624.539,99	1.783.563,94	1.624.539,99	159.023,95	---
I	KALIBR	24.995.669,35	2.019.841,07	11.295.476,29	16.147.453,38	42.791.139,63	18.161.294,97	16.290.845,26	---

Slika 15. Ekranski prikaz zaključnog lista

## FORMALNI ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA

### Kada? Cilj?


- Na kraju poslovne godine (31.12.20xx.god.);
- Nakon sastavljenog zaključnog lista...
- **Cilj**
  - razdvajanje poslovanja preduzeća između dvije poslovna (obračunska) perioda...
  - Da se računi oslobode prometa koji se knjiženjem promjena na njima kumulira;
  - da se pruže podaci za računovodstvenu analizu...

### KARAKTERISTIKE

#### FORMALNI ZAKLJUČAK RAČUNA:

- Obavlja se **na bazi zaključnog lista**, računi u realnom vremenu niti jednu sekundu **nisu ugašeni** već nastavljaju da se koriste, ali formalan zaključak je **fiktivni presjek** poslovne godine (na dan **31.12.2013.**)
- Računi u novu godinu (2014.) ulaze samo sa svojim **saldom**
- Formalan zaključak računa znači izjednačiti dugovni i potražni promet unosom iznosa na onu stranu računa koja je manja
- **Pojašnjenje kroz primjer: (sljedeći slajd)**


Zaključivanje računa stanja na kraju poslovne godine (31.12 20xx.godine) i otvaranje računa na početku naredne poslovne godine (01.01 20xx.godine)



## POSTUPAK (NA DAN 31.12 20XX.GODINE)

I se zaključuju računi uspjeha

II se zaključuju konta stanja



## POPUNJAVANJE OBRASCA ISKAZA O FINANSIJSKOJ POZICIJI...

Salda se grupišu i unose kao jedan iznos u  
zajednički obrazac

	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		
020, 022, 023, 026, 027 (део), 028 (део), 029	1. Некретнине, постројења и опрема	006		
024, 027 (део), 028 (део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021, 025, 027 (део) и 028 (део)	3. Биолошка средства	008		

## OTVARANJE GLAVNE KNJIGE (01.01.20XX.GODINE)

- Na *rn-Otvaranje glavne knjige* obuhvataju se stanja početnih pozicija aktive i pasive na početku svake poslovne godine ili u toku godine pri otpočinjanju poslovanja preduzeća...
- Otvaranje glavne knjige se vrši:
  - zaduženjem računa- Otvaranje glavne knjige u koristi svih računa glavne knjige sa potražnim saldov;
  - U korist računa- Otvaranje glavne knjige i zaduženjem svih računa glavne knjige sa aktivnim (dugovnim sadom)

## FINANSIJSKI ISKAZI...

- ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI, ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU...(obrađeni na I predavanju)
- Bitno!
  - *Finansijski iskazi (godišnji račun), osnovne knjige se čuvaju NAJMANJE 10.godina,dok se pomoćne knjige, knjigovodstvena dokumenta (na osnovu kojih se vršilo knjiženje) i finansijski iskazi za kraće periode čuvaju NAJMANJE 5.godina!*



**HVALA NA PAŽNJI...**

Pitanja????